



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

GIREDI YA 12

XITSONGA: RIRIMI RO ENGETELA RO SUNGULA (FAL)

PAPILA RA 3 (P3)

NYENYANYANA/NYENYANKULU 2013

MEMORANDAMU

TIMARAKA: 100

Memorandum leyi yi na 14 wa tipheji.

XIYENGE XA A: RHUBIRIKI YO KOREKETA XITSALWANA (50)

	Khodi ya 7 Vuswikoti byo hlawuleka 80–100%	Khodi ya 6 Vuswikoti bya le henhla 70–79%	Khodi ya 5 Vuswikoti bya le henhlyanya 60–69%	Khodi ya 4 Vuswikoti bya le xikarhi byo amukeleka 50–59%	Khodi ya 3 Vuswikoti byo enela 40–49%	Khodi ya 2 Vuswikoti byo enelanyanya bya madyondza 30–39%	Khodi ya 1 Vuswikoti byo ka byi nga enelangi 0–29%
	<u>26–32</u>	<u>22½–25½</u>	<u>19½–22</u>	<u>16–19</u>	<u>13–15½</u>	<u>10–12½</u>	<u>0–9½</u>
VUNDZENI NA NKUNGUHATO Khodi: VN (32 WA TIMARAKA)	-Vundzeni byi kombisa ku twisia nhlokohaka hi vuenti. -Mahungu ya na ntlhontlo naswona ya holutekile. -Nkunguhato/ mpfapfarhuto wu tirthisiwile ku tumbuluxa xitsalwana lexi hlanstekeke no twisiseka.	-Vundzeni byi kombisa ku twisia nhlokohaka kahle. -Mahungu ya koka rinoko naswona ya tsakisa. -Nkunguhato/ mpfapfarhuto wu tirthisiwile ku tumbuluxa xitsalwana lexi xi nga kahle swinene naswona xa twisiseka.	-Vundzeni byi kombisa ku twisia nhlokohaka hi ndlela yo ringanelo. -Mahungu ya tsakisa naswona ya khorwisa. -Nkunguhato/ mpfapfarhuto wu tirthisiwile ku tumbuluxa xitsalwana lexi xi nga kahle swinene naswona xa twisiseka.	-Vundzeni byi kombisa ku twisia nhlokohaka hi ndlela ya le xikarhi. -Mahungu i ya le xikarhi kambe ya pfumala vuxokoxoko. -Nkunguhato/ mpfapfarhuto wu tirthisiwile ku tumbuluxa xitsalwana lexi enerisaka naswona xa twisiseka.	-Vundzeni i byo enela. Ku na ku kayivela ka nkulukelano. -Mahungu ya tala ku fambelana na nhlokohaka, kambe ku na mbuyelelo wa timhaka. -Nkunguhato/ mpfapfarhuto wu tirthisiwile ku tumbuluxa xitsalwana xo enela, xo twisiseka naswona xi na nkulukelano.	-A hi minkarhi hinkwayo laha vundzeni byi twakalaka naswona byi pfumala nkulukelano. -Mahungu lama boxiwaka a ma tsakisa naswona ku tale ngopfu mbuyelelo wa timhaka. -Ku hava vumbhoni byo enela lebyi kombisaka leswaku xitsalwana xi kunguhatiwile/ mpfapfarhutiwile naswona xitsalwana a xi andlariwangi kahle.	-Vundzeni bya huhula swinene naswona byi pfumala nkulukelano. -Mahungu lama boxiwaka a ma tsakisa naswona ku tale ngopfu mbuyelelo wa timhaka. -Ku hava vumbhoni lebyi kombisaka leswaku xitsalwana xi kunguhatiwile/ mpfapfarhutiwile xitsalwana xi andlariwile hi xiyimo xa le hansi.
RIRIMI, XITAYILI & KU HLELA Khodi: RXH (12 WA TIMARAKA)	10–12 -Lemuka nkoka wa matirhiselo ya ririm'i hi ndlela ya vukheta. -Ririm'i na mahikahatelo swi tirthisiwile hi nkhaqato. -Kota ku tirthisa ririm'i ro gega hi mfanelo. -Mahlawulelo ya marito lama tirthisiwaka i ya xiyimo xa le henhla. -Xitayili, thoni na rhejisitara swi fambelana na nhlokohaka. -Xitsalwana a xi na swihoxo hi ku va xi xopaxopiwile no hleriwa. -Mahlawulelo ya marito lama tirthisiwaka a ya fambelana na nhlokohaka. -Hi mikarhi yo tala xitayili, thoni na rhejisitara swi fambelana na nhlokohaka. -Xitsalwana a xi na swihoxo hi ku va xi xopaxopiwile no hleriwa.	8½–9½ -Lemuka nkoka wa matirhiselo ya ririm'i. -Ririm'i na mahikahatelo swi tirthisiwile hi mfanelo. -Kota ku katsa na ririm'i ro gega hi mfanelo. -Tirthisa tindlela to hambanahambana ta mahlawulelo ya marito hi mfanelo. -Xitayili, thoni na rhejisitara swi fambelana swinene na nhlokohaka. -Xitsalwana a xi na swihoxo hi ku va xi xopaxopiwile no hleriwa.	7½–8 -Vumbhoni byo kota ku lemuka matirhiselo ya ririm'i hi ndlela ya vukheta bya tikomba. -Ririm'i na mahikahatelo swi tala ku va swi tirthisiwa hi mfanelo. -Kota ku tirthisa ririm'i ro gega hi ndlela ya le henhlyanya. -Mahlawulelo ya marito lama tirthisiwaka a ya fambelana na nhlokohaka. -Hi mikarhi yo tala xitayili, thoni na rhejisitara swi tala ku fambelana na nhlokohaka.	6–7 -Kota ku lemukanya nkoka wa matirhiselo ya ririm'i. -Matirhiselo ya ririm'i i ya ntolovelu naswona mahikahatelo i ya le xikarhi. -Kota ku tirthisa ririm'i ro gega hi ndlela ya le xikarhi. -Mahlawulelo ya marito i ya le xikarhi.	5–5½ -Matirhiselo ya ririm'i hi lamo enela. -Matirhiselo ya ririm'i ya kayivela naswona mikarhi yin'wana mahikahatelo ya na swihoxo. -Kota ku tirthisa ririm'i ro gega hi ndlela yo enela. -Mahlawulelo ya marito i ya enela.	4–4½ -Matirhiselo ya ririm'i i ya madyondza. -Matirhiselo ya ririm'i ya tsanile naswona mahikahatelo ya na swihoxo. -Wa tikeriwa ku kota ku tirthisa ririm'i ro gega hi mfanelo. -Mahlawulelo ya marito i ya madyondza.	0–3½ -Matirhiselo ya ririm'i ya tsanile swinene. -Matirhiselo ya ririm'i ya tsanile naswona mahikahatelo ya na swihoxo swo tala. -Wa tikeriwa ku kota ku tirthisa ririm'i ro gega hi mfanelo. -Marito a ya hlawuriwi hi mfanelo. -Xitayili, thoni na rhejisitara swi fambelana na nhlokohaka. -Hambileswi xitsalwana xi nga xopaxopiwa no hleriwa, xi pfa xi va na swihoxo leswi nga erivaleni.

XIVUMBEKO	5–6	4½	4	3–3½	2½	2	0–1½
Khodi: X (6 WA TIMARAKA)	<p>-Ku na nkhulukelano eka malukelo ya nhlokomhaka.</p> <p>-Vuxokoxoko byi andlariwile hi ndlela yo kongoma yo hlawuleka swinene.</p> <p>-Swivulwa na tindzimana swi andlariwile hi ndlela ya nkhulukelano swinene.</p> <p>-Vulehi byi fambelana na swilaveko swa xitsalwana.</p>	<p>-Ku na nkhulukelano eka malukelo ya nhlokomhaka.</p> <p>-Vuxokoxoko byi andlariwile hi ndlela yo kongoma swinene.</p> <p>-Swivulwa na tindzimana swi andlariwile hi mfanelo swinene.</p> <p>-Vulehi hi lebyi faneleke.</p>	<p>-Malukelo ya timhaka to tala ya fambelana na nhlokomhaka.</p> <p>-Vuxokoxoko byi andlariwile hi ndlela leyi faneleke.</p> <p>-Swivulwa na tindzimana swi andlariwile hi mfanelo.</p> <p>-Vulehi hi lebyi faneleke.</p>	<p>-Malukelo ya timhaka ya fambelana na nhlokomhaka.</p> <p>-Vuxokoxoko byin'wana byi andlariwile ku ya hi swilaveko swa nhlokomhaka.</p> <p>-Swivulwa na tindzimana swi na swihoxo kambe xitsalwana xa twisiseka.</p> <p>-Vulehi byi tala ku va lebyi faneleke.</p>	<p>-Malukelo ya timhaka tin'wana ya fambelana na nhlokomhaka.</p> <p>-Ku na vuxokoxokonyana lebyi andlariweke hi ndlela leyi twisisekaka.</p> <p>-Swivulwa na tindzimana swi na swihoxo kambe xitsalwana xa twisiseka.</p> <p>-Xitsalwana xi lehe/ kome ngopfu.</p>	<p>-Malukelo ya timhaka tin'wana a ya fambelani na nhlokomhaka.</p> <p>-Minkarhi yin'wana vuxokoxoko bya huhula naswona hungu leri a ri vulaka a ri koti ku kumbeteleka.</p> <p>-Swivulwa na tindzimana i swa madyondza.</p> <p>-Xitsalwana xi lehe/ kome ngopfu.</p>	<p>-Malukelo ya timhaka eka xitsalwana hinkwaxo a ya fambelani na nhlokomhaka.</p> <p>-Vuxokoxoko lebyi andlariweke bya huhula.</p> <p>-Swivulwa na tindzimana swi pfuvapfuvanile naswona a swi na nandzelelano.</p> <p>-Xitsalwana xi lehole/ komile ku tlula mpimo swinene.</p>

XIYENGE XA B: RHUBIRIKI YO KOREKETA SWITSALWAMBIKO SWO LEHA (30)

	Khodi ya 7 Vuswikoti byo hlawuleka 80–100%	Khodi ya 6 Vuswikoti bya le henhla 70–79%	Khodi ya 5 Vuswikoti bya le henhlanyana 60–69%	Khodi ya 4 Vuswikoti bya le xikarhi byo amukeleka 50–59%	Khodi ya 3 Vuswikoti byo enela 40–49%	Khodi ya 2 Vuswikoti byo enelanyana bya madyondza 30–39%	Khodi ya 1 Vuswikoti byo ka byi nga enelangi 0–29%
VUNDZENI, NKUNGUHATO & XIVUMBEKO Khodi: VNX (20 WA TIMARAKA)	16–20 -Ku na vutivi byo hlawuleka ku ya hi swilaveko swa xitsalwambiko. -Maandalelo ya mahungu ya kombisa ku vupfa ka miehleketo, mahungu hi lamo kongoma swinene eka xitsalwambiko hinkwaxo naswona a nga humi emhakeni. -Vundzeni na timhaka swi na nkbulukelano swinene naswona timhaka ti andlariwile hi ndlela yo enerisa, na vuxokoxoko hinkwabyo byi seketela nhlokohmaka. -Vumboni bya nkunguhato/ mpfapfarhuto wu tikomba hikuva ku tumbuluxiwile xitsalwambiko xa kahle swinene no twisiseka. -U landzelerile milawu leyi faneleke ya swilaveko swa xivumbeko.	14–15½ -Ku na vutivi bya kahle swinene ku ya hi swilaveko swa xitsalwambiko. -Maandalelo ya mahungu ya kombisa ku vupfa ka miehleketo, mudyondzi u andlala mahungu hi ndlela yo kongoma kambe u pfa a humanyana emhakeni. -Vundzeni na timhaka swi andlariwile hi ndlela ya nkbulukelano naswona vuxokoxoko byi seketela nhlokohmaka. -Vumboni bya nkunguhato/ mpfapfarhuto wu tikomba hikuva ku tumbuluxiwile xitsalwambiko xa kahle no twisiseka. -U tala ku landzelela milawu leyi faneleke ya swilaveko swa xivumbeko.	12–13½ -Ku na vutivi bya kahle ku ya hi swilaveko swa xitsalwambiko. -Mudyondzi u andlala mahungu hi ndlela yo kongoma kambe u pfa a humanyana emhakeni. -Vundzeni na timhaka swi andlariwile hi ndlela ya nkbulukelano naswona vuxokoxoko byi seketela nhlokohmaka. -Vumboni bya nkunguhato/ mpfapfarhuto wu tikomba hikuva ku tumbuluxiwile xitsalwambiko xa kahle no twisiseka.	10–11½ -Ku na vutivi bya le xikarhi ku ya hi swilaveko swa xitsalwambiko. -Loko mudyondzi a andlala mahungu u pfa a huma emhakeni kambe a swi onhi mongo wa mhaka. -Vundzeni na timhaka swi andlariwile hi ndlela ya nkbulukelano wa le xikarhi naswona vuxokoxoko byi'wana byi seketela nhlokohmaka. -Vundzeni na timhaka swi andlariwile hi ndlela ya nkbulukelano wo enela naswona ku na vuxokoxoko bya madyondza byo seketela nhlokohmaka. -Vumboni bya nkunguhato/ mpfapfarhuto wu tikomba hikuva ku tumbuluxiwile xitsalwambiko xa kahle no twisiseka. -Xivumbeko xi andlariwile hi ndlela ya le xikarhi ku ya hi swilaveko swa matsalelo.	8–9½ -Ku na vutivi byo enela ku ya hi swilaveko swa xitsalwambiko. -Loko mudyondzi a andlala mahungu u pfa a huma emhakeni naswona minkarhi yin'wana mongo wa mhaka wu pfa wu nga twali. -Vundzeni na timhaka swi andlariwile hi ndlela ya nkbulukelano wo enela naswona ku na vuxokoxoko byi'wana byi seketela nhlokohmaka. -Vumboni bya nkunguhato/ mpfapfarhuto wu tikomba hikuva ku tumbuluxiwile xitsalwambiko xo enela no twisiseka. -Xivumbeko xi andlariwile hi ndlela yo enela ku ya hi swilaveko swa matsalelo, kambe ku na swihoxo leswi nga lo tlangandla, erivaleni.	6–7½ -Vutivi lebyi nga kona i bya madyondza ku ya hi swilaveko swa xitsalwambiko. -Mudyondzi u huma emhakeni loko a andlala mahungu naswona minkarhi yin'wana mongo wa mhaka a wu twali. -Vundzeni na timhaka a swi talangi ku va na nkbulukelano naswona ku na vuxokoxoko byi'wana byi seketela nhlokohmaka. -Vumboni bya nkunguhato/ mpfapfarhuto wu nga endiwa, xitsalwambiko a xi ringanelangi ku va xa Ririmí ro Engetela ro Sungula naswona xitsalwambiko a xi andlariwangi kahle. -Xivumbeko a xi andlariwangi hi ndlela yo landzelela milawu ya matsalelo, naswona ku na swihoxo leswi kavanyetaka mongo.	0–5½ -Ku pfumaleka vutivi bya matsalelo ya switsalwambiko. -Mudyondzi u huma emhakeni loko a andlala mahungu naswona minkarhi yin'wana mongo wa mhaka a wu twali. -Vundzeni na timhaka a swi na nkbulukelano naswona ku na vuxokoxokonyana lebyi seketela nhlokohmaka. -Nkunguhato/ mpfapfarhuto a swi andlariwangi hi ndlela ya kahle naswona maandalelo ya xitsalwana i ya xyimo xa le hansi. -Xivumbeko a xi andlariwangi hi ndlela yo landzelela swilaveko swa matsalelo.

RIRIMI , XITAYILI & KU HLELA	8–10	7–7½	6–6½	5–5½	4–4½	3–3½	0–2½
Khodi: RXH (10 WA TIMARAKA)	<p>-Vulongoloxamarito byi endliwile hi nkhaqato na hi ndlela ya vutlhari swinene.</p> <p>-Ntivoririmi wu tirhisiwile hi nkhaqato hi xiymo xa le henhla swinene ku ya hi xikongomelo xa vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>-Xitayili, thoni na rhejisitara swi tirhisiwile hi nkhaqato swinene ku ya hi swilaveko swa nhlokombaka.</p> <p>-Xitsalwambiko xi hava na xiexo na xin'we hikuva xi xopaxopiwile no hleriwa.</p> <p>-Xitsalwambiko xi na vulehi lebyi faneleke.</p>	<p>-Vulongoloxamarito byi endliwile kahle swinene.</p> <p>-Ntivoririmi wu tala ku va wu tirhisiwile hi nkhaqato ku ya hi xikongomelo xa vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>-Xitayili, thoni na rhejisitara swi tala ku fambelana na nhlokombaka.</p> <p>-Xitsalwambiko xi na swihoxonyana hikuva xi xopaxopiwile no hleriwa.</p> <p>-Xitsalwana xi na vulehi lebyi faneleke.</p>	<p>-Vulongoloxamarito byi kahle naswona marito ya hilayeka kahle.</p> <p>-Ntivoririmi wu tirhisiwile hi nkhaqato ku ya hi xikongomelo xa vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>-Xitayili, thoni na rhejisitara swi tala ku fambelana na nhlokombaka.</p> <p>-Xitsalwambiko xi na swihoxo swa le xikarhi hikuva xi xopaxopiwile no hleriwa.</p> <p>-Xitsalwana xi tala ku va na vulehi lebyi faneleke.</p>	<p>-Vulongoloxamarito i bya le xikarhi. Swihoxo a swi onhi nkhluluko wa mongo.</p> <p>-Ntivoririmi wu tirhisiwile hi ndlela yo amukeleka ku ya hi xikongomelo xa vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>-Xitayili, thoni na rhejisitara swi tirhisiwile hi ndlela yo enela.</p> <p>-Xitsalwambiko xi na swihoxo swa le xikarhi hikuva xi xopaxopiwile no hleriwa.</p> <p>-Xitsalwana xi tala ku va na vulehi lebyi faneleke.</p>	<p>-Vulongoloxamarito i byo enela naswona ku na swihoxo swo tala.</p> <p>-Ntivoririmi wa kayivela naswona a wu enelangi ku ya hi xikongomelo xa vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>-Matirhiselo ya xitayili, thoni na rhejisitara swi pfa swi nga twisiseki.</p> <p>-Hambiloko xitsalwambiko xi xopaxopiwile no hleriwa, xa ha ri na swihoxo.</p> <p>-Xitsalwana xi komile/ lehile swinene.</p>	<p>-Vulongoloxamarito i bya xiymo xa le hansi naswona swa nonoha ku landzelela mongo wa mhaka.</p> <p>-Ntivoririmi wa ha lava ku antswisiwa swinene naswona a wu ringanelangi ku ya hi xikongomelo xa vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>-Xitayili, thoni na rhejisitara swi tirhisiwangi hi mfanelo.</p> <p>-Hambiloko xitsalwambiko xi xopaxopiwile no hleriwa, xa ha ri na swihoxo swo tala.</p> <p>-Xitsalwana xi komile/ lehile swinene.</p>	<p>-Vulongoloxamarito i bya xiymo xa le hansi swinene naswona swa nonoha ku landzelela mongo wa mhaka.</p> <p>-Ntivoririmi wu lava ku antswisiwa swinene naswona a wu ringanelangi ku ya hi xikongomelo xa vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>-Xitayili, thoni na rhejisitara swi fambelani na nhlokombaka.</p> <p>-Hambiloko xitsalwambiko xi xopaxopiwile no hleriwa, xa ha ri na swihoxo swo tala naswona xi hlanganisa nhloko.</p> <p>-Xitsalwana xi komile/ lehile swinene.</p>

XIYENGE XA C: RHUBIRIKI YO KOREKETA SWITSALWAMBIKO SWO KOMA (20)

	Khodi ya 7 Vuswikoti byo hlawuleka 80–100%	Khodi ya 6 Vuswikoti bya le henhla 70–79%	Khodi ya 5 Vuswikoti bya le henhlanyana 60–69%	Khodi ya 4 Vuswikoti bya le xikarhi byo amukeleka 50–59%	Khodi ya 3 Vuswikoti byo enela 40–49%	Khodi ya 2 Vuswikoti byo enelanyana bya madyondza 30–39%	Khodi ya 1 Vuswikoti byo ka byi nga enelangi 0–29%
VUNDZENI, NKUNGUHATO & XIVUMBEKO Khodi: VNX (13 WA TIMARAKA)	10½–13 -Ku na vutivi byo hlawuleka ku ya hi swilaveko swa xitsalwambiko. -Maandalelo ya mahungu ya kombisa ku vupfa ka miehleketo, mahungu hi lamo kongoma swinene eka xitsalwambiko hinkwaxo naswona a nga humi emhakeni. -Vundzeni na timhaka swi na nkhulukelano swinene naswona timhaka ti andlariwile hi ndlela yo enerisa, na vuxokoxoko hinkwabyo byi seketela nhlokohmaka. -Vumboni bya nkunguhato/ mpfapfarhuto wu tikomba hikuva ku tumbuluxiwile xitsalwambiko xa kahle swinene no twisiseka. -U landzelerile milawu leyi faneleke ya swilaveko swa xivumbeko.	9½–10 -Ku na vutivi bya kahle swinene ku ya hi swilaveko swa xitsalwambiko. -Maandalelo ya mahungu ya kombisa ku vupfa ka miehleketo, mudyondzi u andlala mahungu hi ndlela yo kongoma kambe a pfa a humanyana emhakeni. -Vundzeni na timhaka swi andlariwile hi ndlela ya nkhulukelano naswona vuxokoxoko byi seketela nhlokohmaka. -Vumboni bya nkunguhato/ mpfapfarhuto wu tikomba hikuva ku tumbuluxiwile xitsalwana xa kahle no twisiseka. -U tala ku landzelela milawu leyi faneleke ya swilaveko swa xivumbeko.	8–9 -Ku na vutivi bya kahle ku ya hi swilaveko swa xitsalwambiko. -Mudyondzi u andlala mahungu hi ndlela yo kongoma kambe a pfa a humanyana emhakeni. -Vundzeni na timhaka swi andlariwile hi ndlela ya nkhulukelano naswona vuxokoxoko byi seketela nhlokohmaka. -Vumboni bya nkunguhato/ mpfapfarhuto wu tikomba hikuva ku tumbuluxiwile xitsalwana xa le xikarhi no twisiseka.	6½–7½ -Ku na vutivi bya le xikarhi ku ya hi swilaveko swa xitsalwambiko. -Loko mudyondzi a andlala mahungu u pfa a huma emhakeni naswona minkarhi kambe a swi onhi mongo wa mhaka. -Vundzeni na timhaka swi andlariwile hi ndlela ya nkhulukelano wa le xikarhi naswona vuxokoxoko byi'wana byi seketela nhlokohmaka. -Vundzeni na timhaka swi andlariwile hi ndlela ya nkhulukelano wo enela naswona ku na vuxokoxoko bya madyondza byo seketela nhlokohmaka. -Vumboni bya nkunguhato/ mpfapfarhuto wu tikomba hikuva ku tumbuluxiwile xitsalwana xa le xikarhi no twisiseka.	5½–6 -Ku na vutivi byo enela ku ya hi swilaveko swa xitsalwambiko. -Loko mudyondzi a andlala mahungu u pfa a huma emhakeni naswona minkarhi yin'wana mongo wa mhaka wu pfa wu nga twali. -Vundzeni na timhaka swi andlariwile hi ndlela ya nkhulukelano wo enela naswona ku na vuxokoxoko byi'wana byi seketela nhlokohmaka. -Vundzeni na timhaka swi tali ku va na nkhulukelano naswona ku na vuxokoxoko byitsongo lebyi seketelaka nhlokohmaka. -Vumboni bya nkunguhato/ mpfapfarhuto wu ngi endliwa, xitsalwana a xi ringanelangi ku va xa Ririmí ro Engetela ro Sungula naswona xitsalwana a xi andlariwangi kahle.	4–5 -Vutivi lebyi nga kona i bya madyondza ku ya hi swilaveko swa xitsalwambiko. -Mudyondzi u huma emhakeni loko a andlala mahungu naswona minkarhi yin'wana mongo wa mhaka a wu twali. -Vundzeni na timhaka a swi tali ku va na nkhulukelano naswona ku na vuxokoxokonyana lebyi seketelaka nhlokohmaka. -Nkunguhato/ mpfapfarhuto a swi andlariwangi hi ndlela ya kahle naswona maandalelo ya xitsalwana i ya xiyimo xa le hansi. -Xivumbeko a xi andlariwangi hi ndlela yo landzelela milawu ya matsalelo, naswona ku na swihoxo leswi kavanyetaka mongo.	0–3½ -Ku pfumaleka vutivi bya matsalelo ya switsalwambiko. -Mudyondzi u huma emhakeni loko a andlala mahungu naswona minkarhi yin'wana mongo wa mhaka a wu twali. -Vundzeni na timhaka a swi na nkhulukelano naswona ku na vuxokoxokonyana lebyi seketelaka nhlokohmaka. -Hambileswi nkunguhato/ mpfapfarhuto wu nga endliwa, xitsalwana a xi ringanelangi ku va xa Ririmí ro Engetela ro Sungula naswona xitsalwana a xi andlariwangi kahle. -Xivumbeko a xi andlariwangi hi ndlela yo landzelela milawu ya matsalelo, naswona ku na swihoxo leswi kavanyetaka mongo.

RIRIMI, XITAYILI & KU HLELA	6–7	5–5½	4½	3½–4	3	2½	0–2
Khodi: RXH (7 WA TIMARAKA)	<p>-Vulongoloxamarito byi endliwile hi nkhaqato na hi ndlela ya vutlhari swinene.</p> <p>-Ntivoririmi wu tirhisiwile hi nkhaqato hi xiymo xa le henhla swinene ku ya hi xikongomelo xa vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>-Xitayili, thoni na rhejisitara swi tirhisiwile hi nkhaqato swinene ku ya hi swilaveko swa nhlokohaka.</p> <p>-Xitsalwambiko xi hava na xiexo na xin'we hikuva xi xopaxopiwile no hleriwa.</p> <p>-Xitsalwambiko xi na vulehi lebyi faneleke.</p>	<p>-Vulongoloxamarito byi endliwile kahle swinene.</p> <p>-Ntivoririmi wu tala ku va wu tirhisiwile hi nkhaqato ku ya hi xikongomelo xa vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>-Xitayili, thoni na rhejisitara swi tala ku fambelana na nhlokohaka.</p> <p>-Xitsalwambiko xi na swihoxonyana hikuva xi xopaxopiwile no hleriwa.</p> <p>-Xitsalwana xi na vulehi lebyi faneleke.</p>	<p>-Vulongoloxamarito byi kahle naswona marito ya hilayeka kahle.</p> <p>-Ntivoririmi wu tirhisiwile hi nkhaqato ku ya hi xikongomelo xa vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>-Xitayili, thoni na rhejisitara swi tala ku fambelana na nhlokohaka.</p> <p>-Xitsalwambiko xi na swihoxo swa le xikarhi hikuva xi xopaxopiwile no hleriwa.</p> <p>-Xitsalwana xi tala ku va na vulehi lebyi faneleke.</p>	<p>-Vulongoloxamarito i bya le xikarhi. Swihoxo a swi onhi nkhuluko wa mongo.</p> <p>-Ntivoririmi wu tirhisiwile hi ndlela yo amukeleka ku ya hi xikongomelo xa vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>-Xitayili, thoni na rhejisitara swi tirhisiwile hi ndlela yo enela.</p> <p>-Xitsalwambiko xi na swihoxo swa le xikarhi hikuva xi xopaxopiwile no hleriwa.</p> <p>-Xitsalwana xi tala ku va na vulehi lebyi faneleke.</p>	<p>-Vulongoloxamarito i byo enela naswona ku na swihoxo swo tala.</p> <p>-Ntivoririmi wa kayivela naswona a wu enelangi ku ya hi xikongomelo xa vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>-Matirhiselo ya xitayili, thoni na rhejisitara swi pfa swi nga twisiseki.</p> <p>-Hambiloko xitsalwambiko xi xopaxopiwile no hleriwa, xa ha ri na swihoxo.</p> <p>-Xitsalwana xi komile/lehile swinene.</p>	<p>-Vulongoloxamarito i bya xiymo xa le hansi naswona swa nonoha ku landzelela mongo wa mhaka.</p> <p>-Ntivoririmi wa ha lava ku antswisiwa swinene naswona a wu ringanelangi ku ya hi xikongomelo xa vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>-Xitayili, thoni na rhejisitara swi tirhisiwile hi mfanelo.</p> <p>-Hambiloko xitsalwambiko xi xopaxopiwile no hleriwa, xa ha ri na swihoxo swo tala.</p> <p>-Xitsalwana xi komile/lehile swinene.</p>	<p>-Vulongoloxamarito i bya xiymo xa le hansi swinene naswona swa nonoha ku landzelela mongo wa mhaka.</p> <p>-Ntivoririmi wu lava ku antswisiwa swinene naswona a wu ringanelangi ku ya hi xikongomelo xa vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>-Xitayili, thoni na rhejisitara swi fambelani na nhlokohaka.</p> <p>-Hambiloko xitsalwambiko xi xopaxopiwile no hleriwa, xa ha ri na swihoxo swo tala naswona xi hlanganisa nhloko.</p> <p>-Xitsalwana xi komile/lehile swinene.</p>

MAAVELO YA TIMARAKA

XIYENGE XA A: XITSALWANA: 50 WA TIMARAKA

VUNDZENI NA NKUNGUHATO	(VN): 32
RIRIMI, XITAYILI NA KU HLELA	(RXH): 12
XIVUMBEKO	(X): <u>06</u>
	50

XIYENGE XA B: XITSALWAMBIKO XO LEHA: 30 WA TIMARAKA

VUNDZENI, NKUNGUHATO NA XIVUMBEKO	(VNX): 20
RIRIMI, XITAYILI NA KU HLELA	(RXH): <u>10</u>
	30

XIYENGE XA C: XITSALWAMBIKO XO KOMA: 20 WA TIMARAKA

VUNDZENI, NKUNGUHATO NA XIVUMBEKO	(VNX): 13
RIRIMI, XITAYILI NA KU HLELA	(RXH): <u>07</u>
	20

SWILETELO SWA MAKOREKETELO

XIYENGE XA A: SWITSHURIWA SWA SWITSALWANA

XIVUTISO XA 1

VADYONDZI VA NGA TSALA SWIN'WANA SWA LESWI LANDZELAKA:

1.1 Rendzodyondzo leri hi nga tshama hi ri teka.

Mukamberiwa u languteriwa ku hlamusela hi ta rendzodyondzo leri va nga tshama va va na rona.

- Siku ra rendzodyondzo.
- Ndhawu laha ku nga endzeriwa kona.
- Muxaka wa xifambo lexi nga tirhisiwa.
- Leswi va tiphiniseke xiswona.
- Leswi dyondziweke.

[50]

1.2 Nkarhi wu fikile leswaku tindzimi ta Vantima ti tirhisiwa tani hi tindzimi to dyondzisa no dyondza eswikolweni swa hina. Nyika vonelo ra wena hi mhaka leyi.

- Eka xitsalwana xo kombisa mavonelo mutsari u teka tlhelo kumbe vonelo ro karhi ra mhaka, kutani a kanel a hi ku ri yimela kumbe ku seketela matwisiselo ya yena.
- Vadyondzi va ta twisia tidyondzo hi ku olova.
- Vadyondzisi va ta oloveriwa eka madyondziselo.
- Vadyondzi va ta kuma vundzeni bya dyondzo handle ko rhanga hi ku hundzuluxela eka ririmi rin'wana.
- Ku ta tumbuluka mintirho yo hundzuluxa matsalwa.
- Swi ta antswisa mbuyel o wa vadyondzi.
- Tindzimi ti ta va ti ringanisiwile.

[50]

1.3 Kanel a loko swi fanerile leswaku vantshwa va nghenelela eka timhaka ta tipolitiki.

Mukamberiwa u languteriwa ku kanel a hi loko swi fanerile leswaku vantshwa va nghenelela eka timhaka ta tipolitiki.

Xitsalwana xa nkanelo xi hlamusela timhaka handle ko yima na tlhelo ro karhi kambe xi kanel a matlhelo hinkwawo ya mhaka hi ku ringana.

Swi fanerile.

- Va na timfanelo.
- Hi vona varhangeri va mundzuku.
- Va ta dyondza tindlela letinene ta maendlelo ya swilo.
- Va ta tiva swilaveko swa minhlangano ya vona ka ha ri na nkarhi.
- Va ta dyondzisiwa ku xixima varhangeri va vona.
- Va ta boxa miehleketo ya vona.
- Va ta amukela varhangeri va vona.

A swi fanelangi.

- Va lahleriwa hi nkarhi wo nghena xikolo.
- Va joyina minhlangano yo karhi va nga swi ehleketa kahle.
- Va nghenelela na le ka timhaka leti lavaka varhangeri.
- Va hlohletelana ku kokela etlhelo swi nga fanelangi.
- Va endla swilo hi ku sindzisa.

[50]

1.4 Tsala xitsalwana hi nkhuvo lowu u nga tshama a wu vona.

Mukamberiwa u languteriwa ku hlamusela swilo leswi a nga swi vona enkhubyeni.

Eka xitsalwana xo hlamusela mukamberiwa u hlamusela mhaka hi ndlela leyi nga ta endla leswaku muamukeri wa mahungu a twisia mhaka ku fana na leswi mukamberiwa wa yona a yi twisisaka xiswona.

- Ndhawu, siku na nkarhi.
- Mavito ya vatekani.
- Maambalelo.
- Mintlangu.
- Swivulavuri swa siku.
- Marito ya mufundhisi.
- Ku ambexana swingawila.
- Mimovha leyi va yi tirhiseke.

[50]

1.5 Leswi a ndzi ta swi endla loko a ndzo va murhangeri wa muganga wa ka hina.

Mukamberiwa u languteriwa ku nyika mianakanyo ya yena hi leswi a ta swi endla loko a ri murhangeri wa muganga wa ka vona.

- Vito ra ndhawu na muganga.
- Ku aka tindlu ta swisiwana.
- Ku phamela swisiwana.
- Ku aka swikolo.
- Tindhawu ta vuhungaseri.
- Ku lwa na vugevenga.
- Ku lwisa vukungundzwana.

[50]

1.6 Xifaniso xa 1.6.1

Mukamberiwa u ta tsala hi leswi a xi vonisaka xiswona xifaniso. Mukamberiwa a nga ha rungula/hlamusela/kanela/nyika vonelo na ku paluxa miehleketo ya yena.

Mukamberiwa u ta tsala hi leswi a xi vonisaka xiswona xifaniso.

- Ku pfuna ka swifuwo hi tlhelo ro rima.
- Swibyariwa leswi byariwaka emasin'wini.
- Ntshovelo lowu pfunaka emindyangwini.
- Ku xanisiwa ka swifuwo.
- Ku antswisa marimelo.

Xifaniso xa 1.6.2

Mukamberiwa u ta tsala hi leswi a xi vonisaka xiswona xifaniso.

- Maambalelo ya ndhavuko.
- Mincino ya ndhavuko.
- Tinxaka ta swiambalo swa ndhavuko.
- Mintlangu ya ndhavuko.
- Swakudya swa ndhavuko.
- Tinsimu ta ndhavuko.

Xifaniso xa 1.6.3

Mukamberiwa u ta tsala hi leswi a xi vonisaka xiswona xifaniso.

- Tinxaka ta vuyimbeleri.
- Ku pfuna ka katara.
- Nqambhi yo karhi leyi a yi tivaka.
- Tinsimu to karhi leti a ti tivaka.
- Mphikizano wa tinqambhi.
- Mintlangu yo karhi ya vuyimbeleri leyi a nga tshama a yi hlalela. [50]

NTSENGO WA XIYENGE XA A: 50

XIYENGE XA B: SWITSHURIWA SWA SWITSALWAMBIKO SWO LEHA

XIVUTISO XA 2

XIVUMBEKO XI FANELE XI KOMBISA LESWI LANDZELAKA:

2.1 Papila ra xinghana

Mukamberiwa u languteriwa ku tsalela munghana wa yena a n'wi tivisa hi xintirhwana lexi a xi kumeke hi nkarhi wo wisa ka swikolo.

- Papila ra xinghana i papila leri munhu a tsalelaka munhu loyi a n'wi tivaka naswona ri vulavula hi timhaka ta vun'wini.
- Papila leri a ri na mafundza. Adirese na siku swi tsariwa eka tlhelo ra xinene ra papila.
- Eka papila ra xinghana ku tsariwa adirese yin'we ya mutsari.
- Xilosó ehansi ka adirese.
- Vito ra ndhawu na vhengele.
- Muxaka wa ntirho.
- Mali leyí a nga ta yi hola.
- Leswi a nga ta endla swona hi mali.
- Nsariso emakumu ka papila.

[30]

2.2 Mbulavulo

Mukamberiwa u languteriwa ku tsala xipichi lexi a nga ta xi nyika exinkhubyanini xo tlangela makumentlhanu wa malembe yo velekiwa ka mutswari wa yena.

- Mbulavulo wa tsariwa kunene.
- Wu na manghenelo, miri na mahetelelo.
- Ndhawu siku na nkarhi.
- Mavito ya mutswari.
- Masiku ya yena ya ku velekiwa.
- Mintlangu leyí a yi ri kona.
- Tinyiko.

[30]

2.3 Inthavhiyu

Mukamberiwa u languteriwa ku tsala inthavhiyu exikarhi ka mukamberi wa dyondzo na nhloko ya xikolo xa vona.

Inthavhiyu i mburisano exikarhi ka vanhu vambirhi laha ku nga na muvutisi na muhlamuri.

- Ku na tiinthavhiyu to hambanahambana, xik: ya ntirho, ya ku amukeriwa exikolweni na yo lava mahungu.
- Muvutisi u va a lulamisile nonganoko wa swivutiso.
- Swivutiso swi ta leteriwa hi muxaka wa inthavhiyu.

- Vito ra xikolo.
- Ndhawu laha xikolo xi kumekaka kona.
- Vito ra mukamberi.
- Xifundzha xa dyondzo laha mukamberi a tirhaka kona.
- Mburisano lowu nga va kona.

[30]

2.4 Papila ra xikombelo xa ntirho na tsalwavutivisi/papila ra vutihlavuteri (CV)

Mukamberiwa u languteriwa ku tsala tsalwavutivisisi/papila (CV) na papila ra xikombelo leswi a nga ta swi rhumela laha ku nga na xivandla xa ntirho lowu navetisiweke eka phephahungu.

Tsalwavutitivisi ri fanele ku va na leswi landzelaka:

- Vuxokoxoko bya vun'wini
- Vuxokoxoko bya swa tidyondzo.
- Vuxokoxoko bya swa ntokoto.
- Vito ra phephahungu.
- Muxaka wa ntirho.
- Swilaveko.

[30]

NTSENGO WA XIYENGE XA B: 30

XIYENGE XA C: SWITSHURIWA SWA SWITSALWAMBIKO SWO KOMA

XIVUTISO XA 3

XIVUMBEKO XI FANELE XI KOMBISA LESWI LANDZELAKA:

3.1 Khadi ra xirhambo

Mukamberiwa u languteriwa ku tsala khadi ra xirhambo leri a nga ta ri rhumela vanghana va yena ku va kona eka xinkhubyana xo tlangela siku ra yena ro velekiwa.

Khadi ri fanele ku va na leswi landzelaka:

- Mavito ya lava va rhambiweke
- Tifonto to hambanahambana leti kombaka ntikelo lowukulu eka khadi.
- Nkarhi na ndhawu ya lomu xinkhubyana xi nga ta endleriwaka kona.
- Vuxokoxoko bya nkhuvo.
- Maambalelo.
- Nomboro ya riqingho ya vutihlanganisi.

[20]

3.2 Dayari

Mukamberiwa u languteriwa ku tsala dayari ley a nga ta yi landzelela eka masiku lama va nga ta va va ri eka rendzodyondzo ra masiku ya mune.

Dayari yi fanele ku va na leswi landzelaka :

- Ku komba ku kunguhatela migingiriko ya nkarhi lowu taka.
- Ku kombisa ndhawu, siku, nkarhi na lembe.
- Yi fanele ku komba timhaka ta nkoka.
- Yi fanele yi andala vuxokoxoko bya migingiriko ya siku.

[20]

3.3 Swiletelo swa ndlela.

Mukamberiwa u languteriwa ku tsala swiletelo swa mafambelo ku suka exitichini xa bazi laha muendzi a nga ta chika kona ku ya fika laha muendzeriwa a tshamaka kona.

Swiletelo swi fanele ku va na leswi landzelaka:

- Ku kombisa mafambelo ku suka exitichini xa mabazi ku ya fika laha a tshamaka kona.
- Swiletelo swi fanele swi va hi ndlela ley yi enerisaka ku endlela leswaku munhu loyi swi nyikiwaka yena a nga lahleki.
- Ku vula leswaku i mpfhuka wo tani hi kwihi (timitara kumbe tikhilomitara).
- Ku kombisa leswaku u ta hundza switarata swingani.
- Ku kombisa miako na switumbuluxiwa leswi a nga ta swi hundza, u vula na tlhelo leri swi nga ka rona.
- Ku tirhisa marito lama ya hlamuselaka matlhelo na timheho na mafambelo.
- Vadyondzi va nga ha dirowa mepe wa mafambelo ku katsa na nhlamuselo.

[20]

NTSENGO WA XIYENGE XA C:
NTSENGO WA TIMARAKA:

20
100